

ebile a bolaya le baratiwa ba gagwe.

Motho o nyeletsang wa gonwa o oketsa lenyora la gagwe, o be o koafatse thaloganyo ya gagwe. Thogo ya gagwe e nne mo seiding a thekesele la bofelo a pitike mo seretseng jaka kolobe. Motho o bialo o fella mo diheleng tsa bosakhutleng, ge ka mogau wa Modimo, a sa sokologe a batla Modimo a bona kgololego mo sebeng ka Jesu Keresete le botshelo bo bo fya.

Ka thapelo bala Buka ya Modimo. (Bagalatia 5:19-21; Ponatshego 21:8).

"Botlhe ba leofile ba thaatse kgalalelo ya Modimo. Ga go ope yo o siameng, le ga e le yo **mongwe** hela." (Baroma 3:10,23). "Moya o leofang, go tla shwa ona." (Esekile 18:4). "Ha re re ga re na bolebo pope, rea itsietsa, le boamarure ga boyo mo go rona. Ha re ipolela dibe tsa rona, Ona O boikanya le tshiamo ya go re itshwarela dibe tsa rona le go re thapisa mo tshiamololong eotlhe... Madi a ga Jesu Keresete, Morwa Ona, a re thapisa mo boleong yotlhe." (1 Johane 1:7-10).

#### MODIMO O RATA BALEOFI

Modimo O rata baleofi, empa O tloile sebe. O tloafatse go aroganya moleofi le bolebo. Jesu ga a tla go bitsa basiami, ha e se baleohi hela thabologong. (Mathaio 9:13). O tsile go batla le go boloka ba timetseng. "Ka e rile re sa ntse re le baleofi, Keresete a re shwela." (Baroma 5:8). Johane Mokolobetsi, ge a bona Jesu a tla, a re: "Bonang Kwana ya Modimo e tlosang Bolebo ba lefatshe." Ga a tla fela go itshwarela maleo a rona, empa e le go tlosa maleo a rona, go re golola mo thateng le pusong ya bona, go re golola mo molaong wa bolebo bo bo re pateleditseng go dira se re neng re sa rate go se dira, ba re thibela go dira molemo o re neng re rata go o dira.

Go molemo jang ga monna (Kapo mosadi) a tla fa a lemogang gore ke moleofi o timetseng ga a na go ikgolola. O tla kua: "**A motho oa mogolo nna! e mang eo o tla nkgololang...?**" (Baroma 7:18-25). Ga a lebella Jesu, eo rweleng dibe tsa gagwe le malwetsi mo mmeleng wa Gagwe sefapanong, o tla kgona gore: "**Ke leboga Modimo ka Jesu Keresete go nne molao oa Moea oa botshelo mo go Keresete Jesu o nkgolotse mo molaong wa bolebo le oa losho.**" (Baroma 8:2).

"Ke gona, a bolebo bo se laole mo mmeleng oa lona o o nang le go shwa go ba lo tla loa utlwa dithato tsa yona... gonne bolebo ga bo ketla bo nna le taolo mo go lona: Ka go bo ga lo mo thateng ea molao, le mo thateng ea tshogohaco." (Baroma 6:12-14).

Me e ke eona pheny e e henyang lehatshe, e bong tumelo ya rona. E mang yo o fenyang lehatshe, ha e se eo o dumelang ha Jesu e le Morwa Modimo, Yo O tlositseng maleo a rona ka mmele wa Gagwe mo sefapanong. (1 Johane 5:3-5,12,18).

Jesu ga tlela fela go re golola ka madi a Gagwe le go re thapisa mo maleong otlhe, o tlele go re kolobetsa ka Moya o Boitshepo le ka mollo, go re tlatsa ka matla a tswang godimo. O re dira bafenyi mo boleong, nama le Satane a re fe serwalo sa bogosi sa bophelo le kgalalelo. (Jakobe 1:12; 1 Petere 5:4; Ponatshego 2:10; 3:11).

"Eo o henyang ke tla mo naea gore a dule le nna mo setuleng sa me sa bogosi, hela jaka le nna ke hentse, me ke dutse le Rre mo setuleng sa Gagwe sa bogosi." (Ponatshego 2:7,11,17,26; 3:5,12,21).

"Me kgogela e kgolo, noga ya bogologolo ea pirigangwa eona e bidiwang Diabolo le Satane motsietsi wa lefatshe lotlhe: a latlhelwa mo bodibeng ba molelo le sulufera... me ba tla tlhokofadiwa motshegare le bosigo ka bosakhutleng le ka bosaeeng kae." (Ponatshego 12:9; 20:10).

"Me Jehova a raea Moshe, a re, ltihele noga ea Kgotlho, o e pege mo mokgorong, me go tla dihala gore, mongwe le mongwe eo o lomilweng o tla re a bona, a tshela... me ga dihala e ne e re ga noga e lomile motho mongwe, ea re a leba noga ya kgotlho a Tshela." (Dipalo 21:8,9).

"Me yaka Moshe a kile a thatlola noga kwa gare ga naga, Morwa Motho o na le go thatlola hela yalo: gore le ga e le mang mang (wena le nna) eo o dumelang mo go Eena a se ka a nyelela, me a bone botshelo yo bo sa khutleng." (Johane 3:14-16).

**E BA LE TUMELO GO MODIMO.** "Dumela mo go Morena Jesu, me o tla bolokwa le ba ntlu ya gago." (Ditiro 16:31).

J.R. Gschwend.

If you have found salvation in Christ, or have been otherwise blessed through our Gospel literature, please let us know. We would like to thank God with you, and remember you further in our prayers.

For free Gospel literature, books and tracts in over 540 languages, write to:

EMAIL: info@angp.co.za

**ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS**

**P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.**

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)

Moea o leofang, go  
tla shwa ona.  
Esekiele 8:4

# Lesedi Ya Batho

Erile re sa nntse rele  
baleofi, Keresete a re  
Shwela.  
Ba-Rom. 5:8

TSWANA - "Snake Guide"

## KGOLOLEGO MO SEBENG LE TSHEKISO

Sebe ke mogopolo ofe le ofe, lefoko, tiro ya go tlogela kapo keletso e leng kगतलानong le molao wa Modimo, go rata go tshwana, kampo go tloa molao.

Ke go nna kगतलानong le Modimo O boitshepo, Mmopi wa rona. Ke noga e botlhoko-tlhoko, e mpe, e boitshegang. Fela jaka go loma ga noga go bolaya, ka jalo tuelo ya sebe ke lesu, e seng losu la mmele fela, empa se go aroganya le Modimo le kgalalelo ya Gagwe ka go sa feleng.

A re lebelleng sebeng, **jaka se le ka mokgwa wa sona**, fela jaka Modimo O se lebella, e seng jaka Satane a se lebella, eena motlhodi wa sebe, a ka rata gore re se lebelle. Satane o e leng moaki go tloga tshimologong, o bontsha sebe ka tsela e makatsang, e monate e lekanang, go be go nne bonolo gore batho ba fithele ba le makgoba a sona. Ge batho ba ne ba ka bona sebe jaka e le sona, ba ne ba ka se tlhoya, ba se kgala, ba se tshaba, kampo ba leka go se nyeletsa, go se bolaya jaka ba ka bolaya noga ba ifitlhela mo ntlung ya bona. Sebe ke phologolo e boitshegang. Se tota se senya motho ga mmogo le morafe otlhe. Sebe ke mmaba wa roha o botlhoko o sehlogo.

Ke bosilo tota ga o gopola gore o ka tshameka ka sebe, ka gonne ka bonako fela, kapo moragonyana se tla go loma se go senya go ya bo sakhutleng.

Modisa mongwe wa fa go Ruilweng Dinoga teng kwa Port Elizabeth, monna o thata, o kile a tla tironng mosong mongwe o maruru a tagilwe ke bojala. Dinoga tsa be di ithatile di gatseditse ke maruru. Modisa o a be a tsaya nngwe ya dinoga tse di lomang botlhoko a e baya ka fa tlase ga gempe ya gagwe mo sefubeng sa gagwe go e thuthufatsa. "Ao selo sa batho," a rialo, "Ke tla go thuthufatsa." A e tshola thata mo sefubeng sa gagwe. Noga ya thuthufala, me ka e sena tebogo, ya moloma! Ya re gago feta halefu ura a be a sule, dingaka di rile


di a motlhaba ka di-ijekeshene gwa se ka gwa thusa letho. Ke ne ke kile ka bua le eena gore a neele Modimo pelo ya gagwe, le gona ka mo kaela gore a seka tshameka le dinoga, empa ga a ka a utlwa. Ga o kake wa rwala sebe sefubeng sa gago me sa seke sa go loma!

Ga go makatse ga Modimo O tloile sebe ka letlhoye le le se tshwanetseng, gonne se weditse batho botlhe le popo yotlhe ya Modimo mo bohutsaneng, botlhokong le ditlhabing. Se tlišitse lesu la Jesu Keresete, Morwa wa Modimo, mo sefapanong sa Golgota. Pele ga motheo wa lefatshe Modimo, mo leratong la Gagwe le legolo, O ile wa dira leano le le etekanetseng la poloko go golola batho mo sebeng, le bolwetsing le lesung. Jesu, Morwa Ona a le esi, o dirwa bolebo bo emong ba rona, gore re nne tshiamo ya Modimo ka go dumela go Eena se go sethabelo sa lesu la Gagwe kwa Golgota.

Sebe ga se pila, se isa kwa tlasa, se a lwatsa, se setlhogo, se ya tunana, se ya senya se tšenya mo bokgobeng. Se bogisa batshwarwa ba sona bosigo le motshegare se ba ise kwa diheleng tse di sa feleng. Bona sekao sa dino tse di thata mo mothong, o dirilweng mo setshwanong sa Modimo. Se mo dira pohu tshwene, tau la bofelo se mo dire kolobe.




Ga motho a nole go le gonnye, moya wa boikgantsho le botlhaswa o nna mo go eena. O senya chelete ya gagwe, me bana le mosadi wa gagwe ba bolawa ke tlala. A nwe thata a simolle go nna makgakga a tshwane le tshwene. A tswelle go nwa go be a ikutiwa ekete o nale matla le bogale bo eketeng ke ba tau, a lwa le batho botlhe, a o tla



Modimo ga oantsha botlhale yoa lehatshe dinyane hela? *I Bakorinta 1:20*

**BOTLAHLE BA LEHATSHE**



Noga ya bogologolo diabolomotsietsi wa lehatshe lotlhe. *Ponatshego 12:9*

**ANTIKERESETE MODIMO WA LEHATSHE LE**




Mongwe le mongwe ke motlhapadi le modiha boshula *Isaia 9:17*

**MODIMO O TLHOLE BOITIMOKANYO**



E le motho eo o maikutlo mabedi, eo o akga-akgësañ mo mekgweñ eothle ea gagwë. *Yakobe 1:8.*

**MAIKUTLO — MABEDI A PELO-PEDI**



Modimo o tla sekisa bagokanadi le baboaka *Bahebera 13:4*

**BONAMA, MORATI WA LEHATSHE**




Matagwa ga ikitla a rua bogosi ba Modimo *I Bakorinta 6:10*

**BOTAGWA**



Go rata madi ke mocwe wa mashula otlhe *I Timotheo 6:10*

**GO RATA MADI-MEGAGARU**




**BOLOI LE BO NGAKA**  
*Dut. 18:10-22*

# LO TLA GOLOLEGA

*Johane 8:33*


**HA MORWA (JESU) A TLA LE GOLOLA, LO TLA GOLOLESEGELA RURE** *Johane 6:36.* **A BOLEO BO SE LAOLE MO MMEDING OA LONA O O NANG LE GO SHWA** *Ba-Roma 6:12.* **BOLEO GA BO KETLA BO NA LE TAOLO MO GO LONA** *Ba-Roma 6:14.* **MOLAO WA MOEA OA BOTSHELO MO GO KERESETE JESU O NKGOLOTSE MO MOLAONG WA BOLEO LE OA LOSHO.** *Ba-Roma 8:2*



**GO SA DUMELE KE BOLEO BO BOGOLO**  
*Johane 16:8, 9*

## GO WEDITSWE.

*Johane 19:30*



Morwa motho o na le go thatlo-siwa hela yalo: gore ga le e le mang eo o dumelang mo go Eena a bone boshelo yo bo sa khutleng *Johane 3:14*


**JESU O BELEGENG DIBE TSA RONAMO MMEDING OA GAGWE A LE MO SETLHARING**  
*I Petere 2:24*




Re golotswe mo boleong ka Jesu

## E MANG E GO TLA NKGOLOLANG?

*Baroma 7:24*



**KATLHOLLO YA BOLEO**



Me yaka Moshe a kile a thatlotsa noga kwa gare ga naga,

## KE LEBOGA MODIMO KA JESU KERESETE

*Baroma 7:25*



**LOSHO MEDICWE KE PHE- NYO**  
*I Bakorintha 15:51-57*